

05Z1 - U (NYA)		(N) HXMH (NYM)		(N) 2XH (NYY)		(N) 2XH FE 180 (NYY)	
1	0,657	2 x 1.5	3,697	1 x 4 re	3,742	1 x 4 re	5,183
<b>07Z1 - U (NYA)</b>		2 x 2.5	5,187	1 x 6 re	5,083	1 x 6 re	6,517
1.5	0,861			1 x 10 re	6,938	1 x 10 re	8,894
2.5	1,353	2 x 4	7,422	1 x 16 re	10,241	1 x 16 re	12,810
4	2,148	2 x 6	10,034	1 x 25 rm	16,598	1 x 25 rm	20,183
		2 x 10	16,450	1 x 35 rm	22,198	1 x 35 rm	26,158
6	3,132			1 x 50 rm	29,186	1 x 50 rm	34,703
10	5,262	3 x 1.5	4,747	1 x 70 rm	40,818	1 x 70 rm	48,341
<b>07Z1 - R (NYA)</b>		3 x 2.5	6,538	1 x 95 rm	56,456	1 x 95 rm	65,074
10 ç	5,718	3 x 4	10,010	1 x 120 rm	71,238	1 x 120 rm	82,226
16 ç	8,780			1 x 150 rm	88,350	1 x 150 rm	100,471
25 ş	13,664	3 x 6	14,151	1 x 185 rm	109,306	1 x 185 rm	123,586
		3 x 10	23,050	1 x 240 rm	142,931	1 x 240 rm	160,617
		3 x 16	36,099	2 x 1.5 re	3,864	2 x 1.5 re	5,985
35 ş	18,458	4 x 1.5	5,933	2 x 2.5 re	5,124	2 x 2.5 re	7,434
50 ş	25,814	4 x 2.5	8,388	2 x 4 re	7,074	2 x 4 re	9,616
70 ş	36,589	4 x 4	12,878	2 x 6 re	9,568	2 x 6 re	12,393
				2 x 10 re	15,282	2 x 10 re	19,496
95 ş	50,530	4 x 6	18,034	2 x 16 re	24,196	2 x 16 re	28,887
120 ş	63,467	4 x 10	29,293	3 x 1.5 re	4,795	3 x 1.5 re	7,772
150 ş	78,324	4 x 16	46,867	3 x 2.5 re	6,635	3 x 2.5 re	10,021
				3 x 4 re	9,505	3 x 4 re	13,526
185 ş	98,474	5 x 1.5	7,158	3 x 6 re	13,493	3 x 6 re	17,470
240 ş	127,861	5 x 2.5	10,287	3 x 10 re	21,510	3 x 10 re	26,648
<b>05Z1 - K (NYAF)</b>		5 x 4	15,877	3 x 16 re	33,917	3 x 16 re	40,404
0.75	0,485			3x16re/10re	39,065	3x16re/10re	48,144
1	0,624	5 x 6	22,647	3x25rm/16re	62,057	3x25rm/16re	75,921
<b>07Z1 - K (NYAF)</b>		5 x 10	36,801	3x35rm/16re	77,686	3x35rm/16re	94,914
1.5	0,878	5 x 16	61,926	3x50rm/25rm	105,039	3x50rm/25rm	128,666
2.5	1,403			3x70rm/35rm	147,045	3x70rm/35rm	175,218
4	2,199			3x95rm/50rm	202,489	3x95rm/50rm	240,117
				3x120rm/70	261,864	3x120rm/70	304,213
6	3,202			3x150rm/70	313,731	3x150rm/70	361,758
10	5,680			3x185rm/95	397,467	3x185rm/95	456,435
16	8,781			3x240rm/120	523,907	3x240rm/120	592,912
				4 x 1.5 re	5,867	4 x 1.5 re	9,951
25	14,590			4 x 2.5 re	8,317	4 x 2.5 re	12,777
35	19,847			4 x 4 re	12,011	4 x 4 re	17,180
50	29,267			4 x 6 re	16,533	4 x 6 re	22,748
				4 x 10 re	28,589	4 x 10 re	35,994
70	39,889			4 x 16 re	43,919	4 x 16 re	54,074
95	51,670			4 x 25 re	68,449	4 x 25 re	83,100
120	66,878						
150	80,923						
185	99,831						
240	131,598						
<b>052XZ1 - F (TTR)</b>							
2 x 0.75	2,701						
2 x 1	3,100						
2 x 1.5	3,783						
2 x 2.5	5,303						
3 x 0.75	3,258						
3 x 1	3,783						
3 x 1.5	4,808						
3 x 2.5	6,833						
3 x 4	10,141						
3 x 6	14,373						
4 x 0.75	3,830						
4 x 1	4,607						
4 x 1.5	5,985						
4 x 2.5	8,783						

(\* Detaylar ve ilave kesitler için lütfen TÜRK PRYSMIAN ana fiyat listesine bakınız.

**SANTRAL A.Ş.**

e-mail: info@santral.com

TEL:90(212)254 77 50 FAX:90(212)250 19 11

Yanıkcapı Sok. No.4 KARAKÖY-İSTANBUL

www.santral.com

**SANTRAL A.Ş.**

e-mail: info@santral.com